



# **PROCJENA FUNKCIONALNE POKRETLJIVOSTI STUDENATA PRIMJENOM FMS METODE**

Nemanja Zlojutro<sup>1</sup>, Borko Petrović<sup>1</sup>, Aleksandar Kukrić<sup>1</sup>, Radenko Dobraš<sup>1</sup>, Saša Marković<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci

# PROCJENA FUNKCIONALNE POKRETLJIVOSTI STUDENATA PRIMJENOM FMS METODE

- Procjena funkcionalnosti pokreta (eng. **Functional Movement Screening, FMS™**) je dijagnostička metoda za procjenu lokomotornog sistema čovjeka, odnosno pokreta, pri čemu se najviše stavlja fokus na procjenu **stabilnosti i mobilnosti** te asimetriju pojedinih dijelova tijela.



Cook 2010.

# PIRAMIDA PERFORMANSI





**FUNKCIONALNA VJEŠTINA**  
Vještine specifične za određen sport

**FUNKCIONALNO IZVOĐENJE**  
Kvantitet funkcionalnog postignuća

**FUNKCIONALNO KRETANJE**  
Kvalitet funkcionalnih pokreta

*Cook 2010.*

# PRINCIP ZGLOB PO ZGLOB (joint by joint)



Cook 2010.

# ■ Metode

## Uzorak ispitanika

- Uzorak ovog istraživanja čini 41 redovan student (muški pol N1=29, god.  $19,93 \pm 2,71$  i ženski pol N2=12, god.  $19,17 \pm 0,38$  ), prve godine, prvog ciklusa studija Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerziteta u Banjoj Luci.
- Svi ispitanici su normalnog zdravstvenog statusa i dobrovoljno su prihvatili da budu podvrgnuti proceduri testiranja i procjene.

## Uzorak varijabli

- 7 kretnih obrazaca, ukupan skor od maksimalnog broja bodova 21, te kriterijumska varijabla kao normativna vrijednost:


DS - Duboki čučanj, HS - Korak preko prepone, IL - Iskorak u sagitalnoj ravni, SM - Mobilnost ramena, ASLR - Aktivno podizanje opružene noge, TSP - Stabilnost trupa u skleku, RS - Rotatorna stabilnost trupa, US - Ukupan skor, NV - Normativna vrijednost.

Varijabla NV-normativna vrijednost je rezultat koji je dobijen dosadašnjim istraživanjima kao prediktorski skor povrede i iznosi skor  $\leq 14$ .

# REZULTATI I DISKUSIJA

	M <sub>1</sub>	SD <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>	Z	MR <sub>1</sub>	MR <sub>2</sub>	p
Duboki čučanj	2,24	,511	2,17	1,030	-,324	20,66	21,83	,746
Korak preko prepone	1,55	,572	<b>2,08</b>	,669	-2,314	18,50	27,04	<b>,021*</b>
Iskorak u sagitalnoj ravni	1,97	,778	2,42	,515	-1,743	19,10	25,58	,081
Mobilnost ramena	2,52	,574	<b>2,92</b>	,289	-2,219	18,79	26,33	<b>,026*</b>
Aktivno podizanje opružene noge	2,21	,726	2,67	,492	-1,889	18,93	26,00	,059
Stabilnost trupa u skleku	<b>2,86</b>	,441	2,00	,953	-3,338	24,02	13,71	<b>,001**</b>
Rotatorna stabilnost	2,00	,378	1,83	,389	-1,260	21,93	18,75	,208
Ukupan skor	15,34	2,192	16,08	2,539	-,971	19,84	23,79	,331

Tabela 1. Analiza Man-Vitnijevog U testa



Grafikon 1. Prosječna postignuća na testovima u odnosu na pol

Tabela 2. Apsolutne i relativne (u zagradama) frekvencije cijelog uzorka u odnosu na ukupan FMSTM skor

	Frek.N	Frek.N <sub>1</sub>	Frek.N <sub>2</sub>			
Skor	11	<b>2 (4,9%)</b>	<b>2 (6,9%)</b>	0		
	12	<b>2 (4,9%)</b>	<b>1 (3,4%)</b>	<b>1 (8,3%)</b>	26,9%	27,3%
	13	<b>4 (9,8%)</b>	<b>2 (6,9%)</b>	<b>2 (16,7%)</b>		25%
	14	<b>3 (7,3%)</b>	<b>3 (10,3%)</b>	0		
	15	10 (24,4%)	8 (27,6%)	2 (16,7%)		
	16	7 (17,1%)	6 (20,7%)	1 (8,3%)		
	17	5 (12,2%)	3 (10,3%)	2 (16,7%)		
	18	4 (9,8%)	2 (6,9%)	2 (16,7%)		
	19	1 (2,4%)	0	1 (8,3%)		
	20	3 (7,3%)	2 (6,9%)	1 (8,3%)		
	41 (100%)	29 (100%)	12 (100%)			

Tabela 3. Analiza rezultata T-testa varijabli ukupnog skora i skora prema polovima sa normativnom vrijednosti

	T	df	p	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Ukupan skor	4,361	40	,000**	1,561	,84	2,28
N <sub>1</sub>	3,304	28	,003**	1,345	,51	2,18
N <sub>2</sub>	2,842	11	,016*	2,083	,47	3,70

Legenda: N=41 (muških N1=29 i ženskih N2 =12); NV- Normativna vrijednost = 14; t - vrijednost T-testa; df - stepeni slobode, p – vjerovatnoća

# Zaključak

Analizirajući rezultate zaključujemo da su studenti postigli statistički značajan rezultat, u odnosu na normativnu vrijednost. Statistički značajna razlika na nivou značajnosti  $p \leq 0,01$  pojavila se za skor cijelog uzorka ispitanika i za uzorak muškog pola. Statistički značajnu razliku ženskog skora takođe možemo prihvati, ali na nivou  $p \leq 0,05$ , što je vjerovatno uzrok malog broja studenata ženskog pola uključenog u ovo istraživanje. Rezultati ovog istraživanja su pokazali da ne postoji statistički značajna razlika ( $p=,331$ ) između prosječnih rezultata muškog i ženskog pola. Ove tvrdnje potvrđuju i rezultati istraživanja (Schneiders i sar. 2011). Pretpostavka je, a to i rezultati ovog istraživanja pokazuju da muškarci bilježe bolji prosječan rezultat na testovima koji primarno zahtijevaju stabilnost, duboki čučanj, stabilnost trupa u skleku i kretni obrazac rotatorne stabilnosti, dok ženski pol ostvaruje bolje rezultate u preostala 4 kretna obrasca gdje je primarno posjedovanje mobilnosti. S tim u vezi, i ne čudi nešto bolji prosječan skor ženskog subuzorka u odnosu na muški. Dalja istraživanja bi trebala biti sprovedena na većem uzorku ispitanika